

**Finansijski izvještaji za 2024. godinu i  
izvještaj nezavisnog revizora**

---

**„AUTOPREVOZ” A.D. BANJA LUKA**

Banja Luka, maj 2025. godine

## SADRŽAJ

MIŠLJENJE OVLAŠĆENOG REVIZORA.....	1
FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI.....	5
OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU.....	20
OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA.....	21
ZNAČAJNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE.....	21
ZNAČAJNE RAČUNOVODSTVENE PROCJENE.....	26
DODATNA OBRAZLOŽENJA UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE.....	27

**IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA**  
**Akcionarima i upravnom odboru „AUTOPREVOZ“ a.d. Banja Luka**

**Mišljenje**

Obavili smo reviziju finansijskih izvještaja Društva „AUTOPREVOZ “ a.d. Banja Luka (u daljem tekstu “Društvo”) koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembar 2024. godine, odgovarajući bilans uspjeha, izvještaj o tokovima gotovine i izvještaj o promenama na kapitalu za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomena uz finansijske izvještaje.

Po našem mišljenju, finansijski izveštaji istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, prikazuju finansijski položaj Društva na dan 31. decembar 2024. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI).

**Osnova za mišljenje**

Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije (MSR). Naše odgovornosti u skladu sa tim standardima detaljnije su opisane u odjeljku našeg izvještaja *Odgovornosti revizora za reviziju finansijskih izvještaja*. Mi smo nezavisni u odnosu na Društvo u skladu sa *Kodeksom etike za profesionalne računovođe* Odbora za međunarodne etičke standarde za računovođe (IESBA Kodeks), zajedno sa etičkim zahtjevima koji su relevantni za našu reviziju finansijskih izvještaja u Republici Srpskoj i ispunili smo i druge naše etičke odgovornosti u skladu sa ovim zahtjevima i IESBA Kodeksom. Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajući i da obezbjeđuju osnovu za izražavanje našeg mišljenja.

**Ključna pitanja revizije**

Ključna revizijska pitanja su pitanja koja su, po našem profesionalnom prosuđivanju, bila od najvećeg značaja u našoj reviziji finansijskih izvještaja za tekući period. Ova pitanja su razmatrana u kontekstu revizije finansijskih izvještaja u cjelini i u formiranju našeg mišljenja o njima, i mi nismo iznijeli izdvojeno mišljenje o ovim pitanjima.

**Ostala pitanja**

Društvo je u tekućoj godini ostvarilo gubitak u iznosu od 246.339 KM dok na dan izvještavanja ukupni akumulirani gubitak iznosi 10.652.783 KM. Kratkoročne obaveze na dan izvještavanja su za 1.002.786 KM veće od kratkoročne imovine što se negativno odražava na likvidnost Društva. Navedene činjenice mogu prouzrokovati materijalno značajne neizvjesnosti u pogledu nastavka poslovanja Društva u skladu sa načelom stalnosti.

**IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA**  
**Akcionarima i upravnom odboru „AUTOPREVOZ“ a.d. Banja Luka (nastavak)**

**Odgovornost rukovodstva za finansijske izvještaje**

Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje finansijskih izvještaja u skladu sa MSFI, kao i za one interne kontrole koje rukovodstvo odredi kao neophodne u pripremi finansijskih izvještaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usljed kriminalne radnje ili greške. Pri sastavljanju finansijskih izvještaja, rukovodstvo je odgovorno za procjenu sposobnosti Društva da nastavi poslovanje po načelu stalnosti, objelodanjujući, kada je to primjenljivo, pitanja koja se odnose na nastavak poslovanja i korišćenje računovodstvene osnove stalnosti poslovanja, osim ukoliko rukovodstvo ne namjerava da likvidira Društvo ili da obustavi poslovanje, ili nema drugu realnu mogućnost osim da to uradi. Lica ovlašćena za upravljanje odgovorna su za nadzor nad procesom finansijskog izvještavanja Društva.

**Odgovornost revizora**

Naš cilj je da se, u razumnoj mjeri, uvjerimo da finansijski izvještaji u cjelini ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usljed kriminalne radnje ili greške, i da izdamo izvještaj revizora koji sadrži naše mišljenje. Razumno uvjeravanje je visok nivo uvjeravanja, ali nije garancija da će revizija izvršena u skladu sa MSR uvijek otkriti materijalno značajan pogrešan iskaz kada on postoji. Pogrešni iskazi mogu nastati usljed kriminalne radnje ili greške i smatraju se materijalno značajnim ukoliko se može u razumnoj mjeri očekivati da oni, pojedinačno ili u zbiru, utiču na ekonomske odluke korisnika koje se donose na osnovu ovih finansijskih izvještaja.

Kao sastavni dio revizije u skladu sa MSR, mi koristimo profesionalno prosuđivanje i zadržavamo profesionalni skepticizam tokom revizije. Mi takođe:

- Identifikujemo i procjenjujemo rizike od materijalno značajnog pogrešnog iskaza u finansijskim izvještajima, nastalog usljed kriminalne radnje ili greške, osmišljavamo i izvršavamo revizorske procedure koje odgovaraju tim rizicima i pribavljamo revizijske dokaze koji su dovoljni i odgovarajući da obezbijede osnovu za naše mišljenje. Rizik od neotkrivanja materijalno značajnog pogrešnog iskaza nastalog usljed kriminalne radnje je veći od rizika od materijalno značajnog pogrešnog iskaza nastalog usljed greške, pošto kriminalna radnja može podrazumijevati tajne sporazume, falsifikovanje, namjerne propuste, lažne iskaze ili zaobilazanje interne kontrole.
- Sagledavamo interne kontrole koje su relevantne za reviziju radi osmišljavanja revizijskih postupaka koji su odgovarajući u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o djelotvornosti internih kontrola Društva.

**IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA**  
*Akcionarima i upravnom odboru „AUTOPREVOZ“ a.d. Banja Luka (nastavak)*

**Odgovornost revizora ( nastavak)**

- Ocjenjujemo adekvatnost primjenjenih računovodstvenih politika i opravdanost računovodstvenih procjena i sa njima povezanih objelodanjivanja izvršenih od strane rukovodstva. donosimo zaključak o adekvatnosti primjene načela stalnosti poslovanja od strane rukovodstva i, da li, na osnovu pribavljenih revizijskih dokaza, postoji materijalno značajna neizvjesnost u vezi sa događajima ili okolnostima koji mogu izazvati značajnu sumnju u pogledu sposobnosti Društva da nastavi poslovanje po načelu stalnosti. Ukoliko zaključimo da postoji materijalno značajna neizvjesnost, mi smo u obavezi da skrenemo pažnju u našem izvještaju revizora na odgovarajuća objelodanjivanja navedena u finansijskim izvještajima, ili da modifikujemo naše mišljenje, ukoliko su takva objelodanjivanja neadekvatna. Naši zaključci se zasnivaju na revizijskim dokazima pribavljenim do datuma našeg izvještaja revizora. Međutim, budući događaji ili uslovi mogu prozrokovati da Društvo prestane da posluje u skladu sa načelom stalnosti.
- Dajemo ocjenu opšte prezentacije, strukture i sadržaja finansijskih izvještaja, uključujući i objelodanjivanja, kao i da li finansijski izvještaji prikazuju potkrepljujuće transakcije i događaje na način kojim se postiže istinita i objektivna prezentacija.

Mi komuniciramo sa licima ovlašćenim za upravljanje u vezi sa, između ostalog, planiranim obimom i vremenom revizije i značajnim nalazima revizije, uključujući i značajne nedostatke u internim kontrolama koje identifikujemo tokom naše revizije.

Takođe obezbjeđujemo licima ovlašćenim za upravljanje izjavu da se pridržavamo relevantnih etičkih zahtjeva u vezi sa nezavisnošću i da ćemo im saopštiti sve odnose i ostala pitanja za koje se u razumnoj mjeri može očekivati da se odražavaju na našu nezavisnost, i, gdje je to primjenljivo, odgovarajuće mjere zaštite. Od pitanja saopštenih licima ovlašćenim za upravljanje, određujemo ona pitanja koja su bila od najvećeg značaja u reviziji finansijskih izvještaja tekućeg perioda i, shodno tome, predstavljaju ključna pitanja revizije.

Mi opisujemo ova pitanja u našem izvještaju revizora, osim ukoliko zakon ili regulativa isključuju javno objelodanjivanje u vezi sa pitanjem ili, kada, u izuzetno rijetkim okolnostima, odlučimo da pitanje ne bi trebalo da se saopšti u našem izvještaju zbog toga što se u razumnoj mjeri može očekivati da negativne posljedice saopštavanja prevaziđu korist za javni interes od saopštavanja tog pitanja.

**IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA**  
**Akcionarima i upravnom odboru „AUTOPREVOZ“ a.d. Banja Luka (nastavak)**

Partner angažovanja u reviziji čije je rezultat rada ovaj izvještaj nezavisnog revizora je Saša Bajić.

Banjaluka, 24.05.2024. godine



Lužija Bojan  
Direktor i ovlašćeni revizor  
Kontal doo,  
Cara Lazara 9a, Banja Luka



Saša Bajić  
Ovlašćeni revizor

**BILANS STANJA**  
(Izveštaj o finansijskom položaju)  
na dan 31. 12. 2024. godine

u KM

AOP	Pozicija	Tekuća godina			Prethodna godina
		Bruto iznos	Ispravka vrijednosti	Neto iznos	
<b>1</b>	<b>A. STALNA SREDSTVA (002 + 008 + 015 + 021 + 030)</b>	<b>13.419.993</b>	<b>471.814</b>	<b>12.948.179</b>	<b>13.285.254</b>
<b>2</b>	<b>I - NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	1. Ulaganja u razvoj			0	
4	2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava			0	
5	3. Goodwill			0	
6	4. Ostala nematerijalna sredstva			0	
7	5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi			0	
<b>8</b>	<b>II - NEKRETNINE, POSTROJENJA, I OPREMA (009 do 014)</b>	<b>13.417.593</b>	<b>471.814</b>	<b>12.945.779</b>	<b>12.997.734</b>
9	1. Zemljište	9.420.355		9.420.355	9.420.355
10	2. Građevinski objekti	3.615.058	182.356	3.432.702	3.469.637
11	3. Postrojenja i oprema	382.180	289.458	92.722	107.742
12	4. Ostale nekretnine postrojenja i oprema			0	
13	5. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi			0	
14	6. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi			0	
15	<b>III - INVESTICIONE NEKRETNINE</b>			0	
16	<b>IV - SREDSTVA UZETA U ZAKUP</b>			0	
<b>17</b>	<b>V - BIOLOŠKA SREDSTVA (018 do 021)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	1. Šume			0	
19	2. Višegodišnji zasadi			0	
20	3. Osnovno stado i ostala biološka sredstva			0	
21	5. Avansi i biološka sredstva i sredstva kulture u pripremi			0	
<b>22</b>	<b>VI - DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 do 029)</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>287.520</b>
23	1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica			0	285.120
24	2. Učešće u kapitalu pridruženih subjekata i zajedničkih poduhvata			0	
25	3. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (026 do 029)	0	0	0	0

„AUTOPREVOZ“ A.D. BANJA LUKA

26	3.1. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima			0	
27	3.2. Dugoročni krediti u zemlji			0	
28	3.3. Dugoročni krediti u inostranstvu			0	
29	3.4. Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti			0	
30	4. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat (031+032)	2.400	0	2.400	2.400
31	4.1. Vlasnički instrumenti	2.400		2.400	2.400
32	4.2. Dužnički instrumenti			0	
33	5. Potraživanja po finansijskom lizingu			0	
34	<b>VII OSTALA DUGOROČNA SREDSTVA I RAZGRANIČENJA</b>			0	
35	<b>VIII - ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA</b>			0	0
36	<b>B. TEKUĆA SREDSTVA (037+044)</b>	<b>5.687.428</b>	<b>0</b>	<b>5.687.428</b>	<b>5.868.113</b>
37	<b>I - ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (038 do 043)</b>	<b>5.056.102</b>	<b>0</b>	<b>5.056.102</b>	<b>5.247.665</b>
38	1. Zalihe materijala	524.419		524.419	526.023
39	2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga			0	
40	3. Zalihe gotovih proizvoda			0	
41	4. Zalihe robe			0	
42	5. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji	4.531.560		4.531.560	4.721.560
43	6. Dati avansi	123		123	82
44	<b>II - KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, KRATKOROČNI PLASMANI I GOTOVINA (045 + 052 + 061 + 064 + 065)</b>	<b>631.326</b>	<b>0</b>	<b>631.326</b>	<b>620.448</b>
45	<b>1. Kratkoročna potraživanja (041 do 046)</b>	<b>627.493</b>	<b>0</b>	<b>627.493</b>	<b>602.378</b>
46	1.1. Kupci - povezana pravna lica			0	140.893
47	1.2. Kupci u zemlji	626.941		626.941	460.933
48	1.3. Kupci iz inostranstva			0	
49	1.4. Potraživanja iz specifičnih poslova			0	
50	1.5. Ostala kratkoročna potraživanja	552		552	552
51	1.6. Potraživanja za više plaćen porez na dobit			0	
52	<b>2. Kratkoročni finansijski plasmani (053+058+059+060)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53	2.1. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (od 054 do 057)	0	0	0	0
54	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima			0	
55	b) Kratkoročni krediti u zemlji			0	

„AUTOPREVOZ“ A.D. BANJA LUKA

56	v) Kratkoročni krediti u inostranstvu			0	
57	g) Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti			0	
58	2.2 Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha			0	
59	2.3. Potraživanja po finansijskom lizingu			0	
60	2.4. Derivatna finansijska sredstva			0	
<b>61</b>	<b>3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (062 + 063)</b>	<b>3.747</b>	<b>0</b>	<b>3.747</b>	<b>14.196</b>
62	3.1. Gotovinski ekvivalenti			0	
63	3.2. Gotovina	3.747		3.747	14.196
64	4. Porez na dodatu vrijednost	86		86	3.874
65	5. Kratkoročna razgraničenja			0	
<b>64</b>	<b>D. BILANSNA AKTIVA (001+035 + 036)</b>	<b>19.107.421</b>	<b>471.814</b>	<b>18.635.607</b>	<b>19.153.367</b>
<b>65</b>	<b>Đ. VANBILANSNA AKTIVA</b>			<b>0</b>	
<b>101</b>	<b>A. KAPITAL (102 - 110 + 113 - 114 + 115 + 119+122 -123 + 124 - 128+131)</b>			<b>10.780.662</b>	<b>11.027.001</b>
102	I - OSNOVNI KAPITAL (103 do 109)			<b>10.436.703</b>	<b>10.436.703</b>
103	1. Akcijski kapital (104+105)			10.436.703	10.436.703
104	1.2. Akcijski kapital -obične akcije			10.436.703	10.436.703
105	1.3. Akcijski kapital - povlašćene (prioritentne) akcije				
106	2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću				
107	3. Ulozi				
108	4. Državni kapital				
109	5. Ostali osnovni kapital				
110	II - OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE I UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL			0	0
111	1.Otkupljene sopstvene akcije i udjeli				
112	2.Upisani neuplaćeni kapital				
113	III - EMISIONA PREMIJA				
114	IV - EMISIONI GUBITAK				
115	V - REZERVE (116 do 118 )			<b>0</b>	<b>0</b>
116	1. Zakonske rezerve				
117	2. Statutarne rezerve				
118	3. Ostale rezerve				
119	VI - REVALORIZACIONE REZERVE (120+121)			10.996.742	10.996.742

„AUTOPREVOZ“ A.D. BANJA LUKA

120	1. Revalorizacije rezerve za nekretnine, postrojenja, opremu i nematerijalna sredstva			10.996.742	10.996.742
121	2. Ostale revalorizacije rezerve				
122	VII - POZITIVNI EFEKTI VREDNOVANJA FINANSIJSKIH SREDSTAVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ OSTALI UKUPNI REZULTAT				
123	VIII - NEGATIVNI EFEKTI VREDNOVANJA FINANSIJSKIH SREDSTAVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ OSTALI UKUPNI REZULTAT				
124	VIII - NERASPOREĐENI DOBITAK (1259 do 127)			0	0
125	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina /Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina				
126	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine/ Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima tekuće godine				
127	3. Neto prihod od samostalne djelatnosti				
128	X - GUBITAK (129 + 130)			10.652.783	10.406.444
129	1. Gubitak ranijih godina / Višak rashoda nad prihodima ranijih godina			10.406.444	8.722.172
130	2. Gubitak tekuće godine/ Višak rashoda nad prihodima tekuće godine			246.339	1.684.272
131	XI UČEŠĆA BEZ PRAVA KONTROLE				
132	<b>B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (133+137+145)</b>			<b>1.115.189</b>	<b>1.334.570</b>
133	<b>I DUGOROČNA REZERVISANJA (134 DO 136)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
134	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku				
135	2. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih				
136	3. Ostala dugoročna rezervisanja				
137	<b>II DUGOROČNE OBAVEZE (138 do 144)</b>			<b>1.115.189</b>	<b>1.334.570</b>
138	1. Obaveze prema povezanim pravnim licima				
139	2. Dugoročni krediti u zemlji			1.115.189	1.334.570
140	3. Dugoročni krediti u inostranstvu				
141	4. Obaveze po emitovanim dužničim instrumentima				
142	5. Dugoročne obaveze po lizingu				
143	6. Ostale dugoročne finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti				
144	7. Ostale dugoročne obaveze uključujući i razgraničenja				
145	<b>III RAZGRANIČENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE</b>				
146	<b>IV ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE</b>			<b>48.842</b>	<b>48.842</b>
147	<b>IV - KRATKOROČNE OBAVEZE I KRATKOROČNA REZERVISANJA (148+155+161+162+163+164+165+166+167+168)</b>			<b>6.690.914</b>	<b>6.742.954</b>

„AUTOPREVOZ“ A.D. BANJA LUKA

148	1. Kratkoročne finansijske obaveze (149 do 154)			<b>3.730.411</b>	<b>4.140.531</b>
149	1.1. Kratkoročne finansijske obaveze prema povezanim pravnim licima				2.840.404
150	1.2. Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti			2.649.680	219.396
151	1.3. Kratkoročne obaveze po lizingu				
152	1.4. Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha				
153	1.5. Derivatne finansijske obaveze				
154	1.6. Ostale obaveze po amortizovanoj vrijednosti			1.080.731	1.080.731
155	2. Obaveze iz poslovanja (156 do 160)			<b>2.406.140</b>	<b>2.268.323</b>
156	2.1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije			2.206.521	2.073.600
157	2.2. Dobavljači - povezana pravna lica				
158	2.3. Dobavljači u zemlji			199.619	194.723
159	2.4. Dobavljači iz inostranstva			0	0
160	2.5. Ostale obaveze iz poslovanja				
161	3. Obaveze iz specifičnih poslova				
162	4. Obaveze za zarade i naknade zarada			16.958	16.394
163	5. Ostale obaveze			535.925	313.634
164	6. Porez na dodatu vrijednost			729	1.113
165	7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine			751	2.959
166	8. Obaveze za porez na dobitak				
167	9. Kratkoročna razgraničenja				
168	10. Kratkoročna rezervisanja				
<b>169</b>	<b>BILANSNA PASIVA (101 + 132 + 146+147)</b>			<b>18.635.607</b>	<b>19.153.367</b>
<b>165</b>	<b>D. VANBILANSNA PASIVA</b>				

\_\_\_\_\_  
DIREKTOR

**BILANS USPJEHA**  
(Izveštaj o ukupnom rezultatu u periodu)  
01.01- 31.12.2024. godine

u KM

AOP	Pozicija	Neto	Neto
		Tekuća godina	Prethodna godina
<b>201</b>	<b>I - POSLOVNI PRIHODI (202 + 206 + 210 + 214 - 215 + 216 - 217 + 218)</b>	<b>403.184</b>	<b>460.355</b>
<b>202</b>	<b>1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)</b>	<b>1.081</b>	<b>1.877</b>
203	1.1. Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima		704
204	1.2. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1.081	1.173
205	1.3. Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu		
<b>206</b>	<b>2. Prihodi od prodaje proizvoda (207 do 209)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
207	2.1. Prihodi od prodaje proizvoda povezanim pravnim licima		
208	2.2. Prihodi od prodaje proizvoda na domaćem tržištu		
209	2.3. Prihodi od prodaje proizvoda na inostranom tržištu		
<b>210</b>	<b>3. Prihodi od pruženih usluga (211 do 213)</b>	<b>345.247</b>	<b>375.253</b>
211	3.1. Prihodi od pruženih usluga povezanim pravnim licima		40.964
212	3.2. Prihodi od pruženih usluga na domaćem tržištu	345.247	334.289
213	3.3. Prihodi od pruženih usluga na inostranom tržištu		
214	4. Povećenje vrijednosti zaliha učinaka		
215	5. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka		
216	6. Povećenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju		
217	7. Smanjenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju		
218	8. Ostali poslovni prihodi	56.856	83.225
<b>219</b>	<b>II - POSLOVNI RASHODI (220+221+222+223+226+227+234+235+236)</b>	<b>606.677</b>	<b>690.924</b>
220	1. Nabavna vrijednost prodane robe	788	1.988
221	2. Troškovi materijala	12.302	25.588
222	3. Troškovi goriva i energije	160.964	154.131
223	4. Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda (224 + 225)	<b>250.442</b>	<b>263.678</b>
224	4.1. Troškovi bruto zarada i bruto naknada zarada	218.089	224.083
225	4.2. Ostali lični rashodi	32.353	39.595
226	5. Troškovi proizvodnih usluga	106.122	122.987
227	6. Troškovi amortizacije i rezervisanja (228 + 233)	<b>47.247</b>	<b>61.537</b>

„AUTOPREVOZ“ A.D. BANJA LUKA

228	6.1. Troškovi amortizacije (229 do 232)	47.247	61.537
229	a) Amortizacija nekretnina postrojenja i opreme	47.247	61.537
230	b) Amortizacija investicionih nekretnina		
231	v) Amortizacija sredstava uzetih u zakup		
232	g) Amortizacija ostalih sredstava		
233	6.2. Troškovi rezervisanja		
234	7. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)	23.755	39.553
235	8. Troškovi poreza	4.857	21.263
236	9. Troškovi doprinosa	200	199
<b>237</b>	<b>B. POSLOVNI DOBITAK (201 - 219)</b>		
<b>238</b>	<b>V. POSLOVNI GUBITAK (216 - 201)</b>	<b>203.493</b>	<b>230.569</b>
<b>239</b>	<b>G FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI - I FINANSIJSKI PRIHODI (240 do 243)</b>	<b>775</b>	<b>786</b>
240	1. Prihodi od kamata	775	34
241	2. Pozitivne kursne razlike		
242	3. Prihodi od efekata valutne klauzule		
243	4. Ostali finansijski prihodi		752
<b>244</b>	<b>II - FINANSIJSKI RASHODI (245 do 248)</b>	<b>56.699</b>	<b>741.725</b>
245	1. Rashodi kamata	56.699	741.725
246	2. Negativne kursne razlike		
247	3. Rashodi po osnovu valutne klauzule		
248	4. Ostali finansijski rashodi		
<b>249</b>	<b>D. DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (237 + 239 - 244) ili (239 - 244 - 238)</b>		
<b>250</b>	<b>Đ. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (238 + 244 - 239) ili (244 - 239 - 237)</b>	<b>259.417</b>	<b>971.508</b>
<b>251</b>	<b>E OSTALI GUBICI I DOBICI - I OSTALI PRIHODI I DOBICI (252 do 260)</b>	<b>12.903</b>	<b>18.222</b>
252	1. Neto dobiti po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	12.392	
253	2. Neto dobiti po osnovu prodaje investicionih nekretnina		
254	3. Neto dobiti po osnovu prodaje bioloških sredstava		
255	4. Neto dobiti po osnovu prodaje stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava obustavljenog poslovanja		
256	5. Neto dobiti po osnovu prodaje finansijskih sredstava i ulaganja u povezana lica		

„AUTOPREVOZ“ A.D. BANJA LUKA

257	6. Neto dobiti po osnovu prodaje materijala		
258	7. Viškovi		
259	8. Ostali prihodi i dobiti	511	18.222
260	9. Neto dobiti od derivatnih finansijskih instrumenata		
<b>261</b>	<b>II - OSTALI RASHODI I GUBICI (262 do 270)</b>	<b>0</b>	<b>728.238</b>
262	1. Neto gubici po osnovu otuđenja nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme		375.900
263	2. Neto gubici po osnovu otuđenja investicionih nekretnina		
264	3. Neto gubici po osnovu otuđenja bioloških sredstava		
265	4. Neto gubici po osnovu otuđenja stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava obustavljenog poslovanja		
266	5. Neto gubici po osnovu prodaje finansijskih sredstava i ulaganja u povezana lica		
267	6. Gubici po osnovu prodatog materijala		17.255
268	7. Manjkovi		421
269	8. Neto gubici od derivatnih finansijskih instrumenata		
270	9. Ostali rashodi i gubici		334.662
<b>271</b>	<b>Ž. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (251 - 267)</b>	<b>12.903</b>	
<b>272</b>	<b>Z. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (261 - 251)</b>		<b>710.016</b>
273	I. PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE -I- PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (274 + 281)	0	0
274	1. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti imovine ( osim finansijske) (275 do 280)	0	0
275	1.1. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvrijeđenja nematerijalnih sredstava		
276	1.2. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvrijeđenja nekretnina, postrojenja i opreme		
277	1.3. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvrijeđenja investicionih nekretnina, koja se vrednuju po nabavnoj vrijednosti		
278	1.4. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvrijeđenja bioloških sredstava, koja se vrednuju po nabavnoj vrijednosti		
279	1.5. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe		
280	1.6. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti stalnih sredstava namijenjenih prodaji, sredstava obustavljenog poslovanja i ostalih nefinansijskih sredstava		
281	2. Neto dobiti od usklađivanja finansijskih sredstava (282 do 285)	0	0
282	2.1. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih sredstava		

„AUTOPREVOZ“ A.D. BANJA LUKA

283	2.2. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih sredstava ( osim potraživanja od kupaca)		
284	2.3. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih kreditnih gubitaka usljed obezvrijeđenja potraživanja od kupaca		
285	2.4. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti ostalih finansijskih sredstava		
<b>286</b>	<b>II - RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (287 + 294)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
287	1. Rashodi od usklađivanja vrijednosti imovine ( osim finansijske) (288 do 293)	0	0
288	1.1. Neto gubici po osnovu obezvrijeđenja nematerijalnih sredstava		
289	1.2. Neto gubici po osnovu obezvrijeđenja nekretnina, postrojenja i opreme		
290	1.3. Neto gubici po osnovu obezvrijeđenja investicionih nekretnina koje se vode po nabavnoj vrijednosti		
291	1.4. Neto gubici po osnovu obezvrijeđenja bioloških sredstava koje se vode po nabavnoj vrijednosti		
292	1.5. Neto gubici po osnovu usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe		
293	1.6. Neto gubici po osnovu usklađivanja vrijednosti stalnih sredstava namijenjanih prodaji, sredstava obustavljenog poslovanja i ostalih nefinansijskih sredstava		
294	2. Gubici od usklađivanja finansijskih sredstava (295 do 298)	0	0
295	2.1. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih sredstava		
296	2.2. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih sredstava ( osim potraživanja od kupaca)		
297	2.3. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti potraživanja od kupaca		
298	2.4. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti ostalih finansijskih sredstava		
<b>299</b>	<b>J. DOBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (273 - 286)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>300</b>	<b>K. GUBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (286 - 273)</b>		<b>0</b>
301	L. Prihodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke greške iz ranijih godina	<b>210</b>	<b>425</b>
302	LJ. Prihodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke greške iz ranijih godina	<b>35</b>	<b>3.173</b>
303	Udio u dobiti pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela		
304	Udio u gubitku pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela		
<b>305</b>	<b>UKUPNI PRIHODI (201+239+251+273+301+303)</b>	<b>417.072</b>	<b>479.788</b>
<b>306</b>	<b>UKUPNI RASHODI (219+244+261+286+302+304)</b>	<b>663.411</b>	<b>2.164.060</b>
307	1. Dobitak prije oporezivanja (305-306)		
308	2. Gubitak prije oporezivanja (306-305)	246.339	1.684.272

„AUTOPREVOZ“ A.D. BANJA LUKA

309	1. Poreski rashodi perioda		
310	2. Odloženi poreski rashodi perioda		
313	3. Odloženi poreski prihodi perioda		
316	1. Neto dobitak tekuće godine (307-308-309-310+313 )		
317	2. Neto gubitak tekuće godine (308-307+309+310-313)	246.339	1.684.272
318	O. Međuidivende i drugi vidovi raspodjele dobitka u toku perioda		
319	Dio neto dobitka/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima		
320	Dio neto dobitka/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima		
321	Obična zarada po akciji		
322	Razrijeđena zarada po akciji		
323	Prosječan broj zaposlenih po osnovu časova rada	11	13
324	Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca	11	13
<b>400</b>	<b>A. NETO DOBITAK ILI NETO GUBITAK PERIODA (299 ili 300)</b>	<b>-246.339</b>	<b>-1.684.272</b>
401	1. Stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha		
408	2. Stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha		
<b>415</b>	<b>B. OSTALI DOBICI ILI GUBICI U PERIODU (+-401 +- 408)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>416</b>	<b>V. UKUPNA DOBIT / (GUBITAK)</b>	<b>-246.339</b>	<b>-3.368.544</b>

\_\_\_\_\_  
DIREKTOR

**BILANS TOKOVA GOTOVINE**  
u periodu od 01.01. do 31.12.2024. godine

u KM

Pozicija	Oznaka za AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
<b>I- PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (502 do 504)</b>	<b>501</b>	<b>713.187</b>	<b>2.330.334</b>
1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi u zemlji	502	705.446	2.275.662
2. Prilivi od kupaca i primljeni avansi u inostranstvu	503		
3. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.	504		555
4. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	505	7.741	54.117
<b>II - ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (507 do 512)</b>	<b>506</b>	<b>588.410</b>	<b>1.796.118</b>
1. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi u zemlji	507	249.046	1.274.154
2. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi u inostranstvu	508		
3. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	509		96.482
4. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	510	243.475	252.280
5. Odlivi po osnovu poreza na dobit	511		
5. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	512	95.889	173.202
<b>III - NETO PRILIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (501 - 506)</b>	<b>513</b>	<b>124.777</b>	<b>534.216</b>
<b>IV - NETO ODLIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (506 - 501)</b>	<b>514</b>		
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>			
<b>I- PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (516 do 530)</b>	<b>515</b>	<b>0</b>	<b>29.250</b>
1. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela zavisnih i pridruženih društava	516		
2. Prilivi po osnovu prodaje nekretnina postrojenja i opreme	517		29.250
3. Prilivi po osnovu prodaje investicionih nekretnina	518		
4. Prilivi po osnovu prodaje bioloških sredstava	519		
5. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava	520		
6. Prilivi po osnovu prodaje sredstava namjenjenih prodaji	521		
7. Prilivi od fin. sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	522		
8. Prilivi od fin. sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	523		
9. Prilivi od ostalih fin. sredstava po amortizovanoj vrijednosti	524		
10. Prilivi po osnovu lizinga (glavnica)	525		
11. Prilivi po osnovu lizinga (kamata)	526		
12. Prilivi po osnovu kamata	527		
13. Prilivi od dividendi i učešća u dobiti	528		
14. Prilivi po osnovu derivatnih fin. Instrumenata	529		
15. Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	530		
<b>II - ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (532 do 541)</b>	<b>531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela zavisnih i pridruženih društava	532		
2. Odlivi po osnovu kupovine nekretnina postrojenja i opreme	533		
3. Odlivi po osnovu kupovine investicionih nekretnina	534		
4. Odlivi po osnovu kupovine bioloških sredstava	535		
5. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava	536		
6. Odlivi od fin. sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	537		
7. Odlivi od fin. sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	538		
8. Odlivi od ostalih fin. sredstava po amortizovanoj vrijednosti	539		
9. Odlivi po osnovu derivatnih fin. instrumenata	540		
10. Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	541		
<b>III - NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (515 - 531)</b>	<b>542</b>		<b>29.250</b>
<b>IV - NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (531 - 515)</b>	<b>543</b>	<b>0</b>	

<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>			
<b>I - PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (545 do 550)</b>	<b>544</b>	<b>50.775</b>	<b>1.807.199</b>
1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	545		
2. Prilivi po osnovu prodaje otkupljenih sopstvenih akcija	546		
3. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	547		
4. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	548	50.000	607.199
5. Prilivi po osnovi izdatih dužničkih instrumenata	549		
6. Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	550	775	1.200.000
<b>II- ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (552 do 558)</b>	<b>551</b>	<b>186.001</b>	<b>2.356.532</b>
1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i uđela	552		
2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	553		146.254
3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	554	175.000	1.300.278
4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga	555		
5. Odlivi po osnovu dužničkih instrumenata	556		
6. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	557		
7. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	558	11.001	910.000
<b>III - NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (544 - 551)</b>	<b>559</b>		
<b>IV - NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (551 - 544)</b>	<b>560</b>	<b>135.226</b>	<b>549.333</b>
<b>G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 515 + 544)</b>	<b>561</b>	<b>763.962</b>	<b>4.166.783</b>
<b>D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506 + 531 + 551)</b>	<b>562</b>	<b>774.411</b>	<b>4.152.650</b>
<b>Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (561 - 562)</b>	<b>563</b>		<b>14.133</b>
<b>E. NETO ODLIV GOTOVINE (562 - 561)</b>	<b>564</b>	<b>10.449</b>	
<b>Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA</b>	<b>565</b>	<b>14.196</b>	<b>63</b>
<b>Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE</b>	<b>566</b>		
<b>I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE</b>	<b>567</b>		
<b>J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (565 + 563 - 564 + 566 - 567)</b>	<b>568</b>	<b>3.747</b>	<b>14.196</b>

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU

u periodu od 01.01. do 31.12.2024. godine

KM

Vrsta promjene u kapitalu	Dio kapitala koji pripada vlasnicima matičnog privrednog društva							
	Oznaka za AOP	Akcijski kapital i udjeli u društvo sa ograničenom odgovornošću	Emisiona premija	Rezerve	Revalorizacione rezerve (MRS 16, MRS 21 i MRS 38)	Nerealizovani dobiti/ gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	Akumulisani neraspoređeni dobitak / nepokriveni gubitak	Ukupno
1	2	3		6	4	5	7	8
<b>Stanje na dan 01.01.2023. god.</b>	<b>901</b>	<b>35.655.181</b>	<b>278.751</b>	<b>11.779.891</b>	<b>31.931.327</b>		5.082.894	<b>84.728.044</b>
Efekte promjena u računovodstvenim politikama	902							
Efekte ispravke grešaka	903							
<b>Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.2023. god. (901 ± 902 ± 903)</b>	<b>904</b>	<b>35.655.181</b>	<b>278.751</b>	<b>11.779.891</b>	<b>31.931.327</b>	<b>0</b>	<b>5.082.894</b>	<b>84.728.044</b>
Dobit (gubitak) za godinu	905						234.703	<b>234.703</b>
Ostali ukupni rezultat za godinu	906				-433.295		433.295	
Ukupna dobit (gubitak) za godinu (905+906)	907				-433.295		667.998	<b>234.703</b>
Emisija akcijskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala	908							
Sticanje sopstvenih akcija i drugi oblici	909							

„AUTOPREVOZ“ A.D. BANJA LUKA

smanjenja kapitala								
Objavljene dividende	910							
Drugi oblici raspodjele dobiti i pokrića gubitka	911							
Ostale promjene	912						-1.972.825	<b>-1.972.825</b>
<b>Stanje na dan 31.12.2023. god. / 01.01.2024. god. (904 ± 905 ± 906 ± 907 ± 908 ± 909 - 910 + 911)</b>	913	<b>35.655.181</b>	<b>278.751</b>	<b>11.779.891</b>	<b>31.498.032</b>	<b>0</b>	<b>3.778.067</b>	<b>82.989.922</b>
Efekti promjena u računovodstvenim politikama	914							
Efekti ispravke grešaka	915							
<b>Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.2024. god. (912 ± 913 ± 914)</b>	916	<b>35.655.181</b>	<b>278.751</b>	<b>11.779.891</b>	<b>31.498.032</b>	<b>0</b>	<b>3.778.067</b>	<b>82.989.922</b>
Dobit (gubitak) za godinu	917							
Ostali ukupni rezultat za godinu	918				-280.780		280.780	
Ukupna dobit (gubitak) za godinu (905+906)	919				-280.780		-2.735.516	<b>-3.016.296</b>
Emisija akcijskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala	920							
Sticanje sopstvenih akcija i drugi oblici smanjenja kapitala	921						-3.016.296	<b>-3.016.296</b>

„AUTOPREVOZ“ A.D. BANJA LUKA

Objavljene dividende	922						280.780	<b>280.780</b>
Drugi oblici raSspodjele dobiti i pokrića gubitka	923							
Ostale promjene	924							
<b>Stanje na dan 31.12.2024. god. (915 ± 916 ± 917 ± 918 ± 919 ± 920 - 921 + 922)</b>	925	<b>35.655.181</b>	<b>278.751</b>	<b>11.779.891</b>	<b>31.217.252</b>	<b>0</b>	<b>1.042.551</b>	<b>79.973.626</b>

## 1. OPŠTE INFORMACIJE

### 1.1. Opšte informacije o matičnom društvu

Društvo je prvobitno osnovano 1945.godine pod nazivom DASP (Državno auto-saobraćajno preduzeće za prevoz putnika).

Rješenjem Osnovnog suda u Banjoj Luci od 13. septembra 2001.godine broj U/I -1665/01 izvršen je upis Preduzeća AD Autoprevoz Banja Luka Putnički saobraćaj sa sjedištem u Banja Luci.

Rješenjem Osnovnog suda u Banjoj Luci broj U/I-1410/02 od 29.maja 2002 godine izvršena je promjena svojine na preostalom dijelu državnog kapitala. Struktura akcionara data je u Napomeni uz finansijske izvještaje.

Rješenjem Privrednog suda u Banjoj Luci broj 057-o-Reg-13-002525 od 12. novembra 2010.godine Društvo je izvršilo usklađivanje osnivačkih akata sa važećim Zakonom o privrednim društvima Republike Srpske ( Službeni glasnik Republike Srpske broj 127/08).

Rješenjem Okružnog privrednog suda u Banja Luci broj 057-O-Reg-13-002525 od 25.13.2013 godine Društvo je izvršilo usklađivanje djelatnosti sa Uredbom o klasifikaciji djelatnosti Republike Srpske (Sl.glasnik Republike Srpske broj 119/2010), a na osnovu člana 22. Zakona o klasifikaciji djelatnosti i registru poslovnih subjekata po djelatnostima u Republici Srpskoj (Sl glasnik Republike Srpske 74/2010)

Prema odredbama člana 33. Statuta, organi u Društvu su:

Skupština Društva, kao organ vlasnika kapitala-akcionara

Upravni odbor, kao organ upravljanja

Generalni direktor, kao organ poslovođenja

Interni revizor

Rješenjem Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci broj 057-0-Reg-22-001842 od 30.09.202. godine kao ovlašteno lice za zastupanje Društva upisan je Sladimir Đurić.

Dana 25.12.2013.godine Društvo je kod Okružnog privrednog suda u Banja Luci registrovano za obavljanje većeg broja djelatnosti od kojih su najvažnije sledeće djelatnosti:

49.31. - gradski i prigradski kopneni prevoz putnika

49.39. – ostali kopneni prevoz putnika

79.11 – djelatnosti putničkih agencija.

Prosječan broj zaposlenih radnika u 2024. godini iznosio je 11.

## **2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA I RAČUNOVODSTVENI METOD**

### **2.1. Izjava o usaglašenosti**

Priloženi finansijski izvještaji predstavljaju finansijske izvještaje Društva i sastavljeni su u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja - (MSFI).

### **2.2. Osnove vrednovanja**

Finansijski izvještaji Društva su sastavljeni po načelu nabavne vrijednosti (istorijskog troška), osim za revalorizaciju određenih finansijskih instrumenata, hartija od vrijednosti raspoloživih za prodaju koji su vrednovani po fer vrijednosti, kao što je objašnjeno u računovodstvenim politikama za finansijske instrumente. Istorijski trošak je generalno zasnovan na fer vrijednosti naknade plaćene u zamjenu za robu i usluge. Fer vrijednost je cijena koju bi primili od prodaje imovine ili platili za prenos obaveza u uobičajenoj transakciji između tržišnih učesnika na dan vrednovanja, bez obzira da li je ta cijena direktno provjerljiva ili procijenjena korišćenjem drugih tehnika vrednovanja. Prilikom procjenjivanja fer vrijednosti imovine ili obaveza, Društvo uzima u obzir one karakteristike imovine ili obaveza koje bi uzeli u obzir i drugi učesnici na tržištu prilikom određivanja cijene imovine ili obaveza na datum vrednovanja

### **2.3. Funkcionalna valuta i valuta prezentacija**

Iznosi u priloženim nekonsolidovanim finansijskim izvještajima su izraženi u Konvertibilnim markama (KM) koja predstavlja funkcionalnu i zvaničnu izvještajnu valutu u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.

## **3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA**

### **3.1. Prihodi**

Prihodi od prodaje se iskazuju po fakturnoj vrijednosti, umanjenoj za popuste i porez na dodatu vrijednost. Prihodi se evidentiraju u trenutku pružanja usluge ili prodaje robe. Prihod od kamata knjiži se na obračunskoj osnovi u skladu s neotplaćenom glavnicom po efektivnoj kamatnoj stopi.

**Poslovne prihode čine:**

- prihodi od prodaje robe i usluga u zemlji i inostranstvu,
- prihodi od prodaje robe i usluga povezanim pravnim licima, u zemlji i inostranstvu,
- prihodi od aktiviranja i potrošnje učinaka priznaju po ceni koštanja,

- prihodi od aktiviranja i potrošnje robe priznaju se po nabavnoj ceni, a prihodi od prirasta osnovnog stada priznaju se po tržišnoj ceni,
- promjena vrijednosti investicionih nekretnina
- promjena vrijednosti biološke imovine,
- prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, donacija, prihodi iz budžeta i drugih namenjenih izvora i drugi slični prihodi,
- prihodi od zakupnina, članarina, tantijema, prihodi iz namijenskih izvora finansiranja i ostali poslovni prihodi.

**Finansijske prihode** čine: finansijski prihodi od povezanih pravnih lica, prihodi od kamata, prihodi od pozitivnih kursnih razlika, prihodi po osnovu efekata valutne klauzule, prihodi od učešća u dobitku od zajedničkih ulaganja i ostali finansijskih prihodi.

**Ostale prihode** čine: prihodi od usklađivanja vrijednosti imovine, prihodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina i ostali prihodi.

**Dobici utvrđeni direktno u kapitalu** su: dobici po osnovu smanjenja revalorizacionih rezervi na stalnim sredstvima, osim HOV raspoloživih za prodaju, dobici po osnovu promjene fer vrijednosti HOV raspoloživih za prodaju, dobici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja, aktuarski dobici od planova definisanih primanja, efektivni dio dobitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova i ostali dobici utvrđeni direktno u kapitalu.

### 3.2. Rashodi

**Poslovne rashode** čine: nabavna vrijednost prodane robe, troškovi materijala za izradu, troškovi ostalog materijala, troškovi goriva i energije, troškovi bruto zarada i naknada zarada, troškovi proizvodnih usluga, troškovi amortizacije i rezervisanja, nematerijalni troškovi, porezi i doprinosi nezavisni od rezultata. Svi rashodi se priznaju nezavisno od plaćanja

**Finansijske rashode** čine: finansijski rashodi po osnovu odnosa sa povezanim pravnim licima, rashodi po osnovu kamata, rashodi po osnovu negativnih kursnih razlika, rashodi po osnovu efekata valutne klauzule i ostali finansijski rashodi.

**Ostale rashode** čine: rashodi od usklađivanja vrijednosti imovine, rashodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina i rashodi prihodi.

**Gubici utvrđeni direktno u kapitalu** su: gubici po osnovu promjene fer vrijednosti HOV raspoloživih za prodaju, gubici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja, aktuarski gubici od

planova definisanih primanja, efektivni dio gubitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova i ostali gubici utvrđeni direktno u kapitalu.

### **3.3. Strane valute**

Monetarna imovina i obaveze, denominovane u stranim valutama su preračunate u njihovu protivvrijednost u Konvertibilnim markama po zvaničnom kursu važećem na dan izvještaja o finansijskom položaju.

Nemonetarna imovina i obaveze denominovane u stranim valutama koje se mjere po fer vrijednosti preračunate su u njihovu protivvrijednost po zvaničnom kursu na dan transakcije.

Poslovne promjene u stranim sredstvima plaćanja tokom godine preračunavaju se u Konvertibilne marke po zvanično važećem kursu na dan svake promjene, a nastale pozitivne i negativne kursne razlike evidentiraju se u korist ili na teret izvještaja o dobitku i gubitku u okviru finansijskih prihoda, odnosno finansijskih rashoda.

### **3.4. Porez na dobitak**

Porez na dobitak obuhvata tekući porez na dobitak i odložene poreze na dobitak. Tekući i odloženi porez na dobitak se priznaju u izvještaju o dobitku i gubitku, osim ako nisu nastali iz poslovnih kombinacija ili stavki priznatih direktno u kapitalu, odnosno u ostalom ukupnom rezultatu.

Tekući porez na dobitak predstavlja iznos koji se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dobitak. Tekući porez na dobitak predstavlja iznos koji se obračunava primjenom propisane poreske stope od 10% na osnovicu utvrđenu poreskim bilansom, koju predstavlja iznos dobitka prije oporezivanja po odbitku efekata usklađivanja prihoda i rashoda.

Odložene poreske obaveze se priznaju za sve oporezive privremene razlike. Odložena poreska sredstva se priznaju za sve odbitne privremene razlike i efekte poreskih gubitaka i poreskih kredita, koji se mogu prenositi u naredne fiskalne periode, do stepena do kojeg će vjerovatno postojati oporezivi dobitak od kojeg se prenijeti poreski gubitak i krediti mogu umanjiti.

### **3.5. Nekretnine i oprema**

Pod nekretninama i opremom smatraju se ona sredstva čiji je očekivani korisni vijek upotrebe duži od jedne godine. Nekretnine i oprema su iskazani po nabavnoj vrijednosti i umanjeni za ispravku vrijednosti i ukupne eventualne akumulirane gubitke zbog umanjenja vrijednosti, osim zemljišta koje se vodi po procijenjenoj vrijednosti.

Nabavnu vrijednost čini vrijednost po fakturi dobavljača uključujući carine, poreze koji se ne mogu refundirati i sve druge troškove dovođenja sredstva u stanje funkcionalne pripravnosti. Nabavna vrijednost

umanjena je za sve primljene popuste i/ili rabate. Nabavna vrijednost izgrađenih nekretnina i opreme je njihova nabavna vrijednost na datum kada su izgradnja ili razvoj završeni.

Dobici ili gubici koji se javljaju prilikom rashodovanja ili prodaje nekretnina i opreme, iskazuju se u izvještaju o dobitku i gubitku kao dio ostalih poslovnih prihoda ili ostalih poslovnih rashoda.

Adaptacije, obnavljanja i popravke koje produžavaju vijek korištenja sredstva, uvećavaju vrijednost osnovnog sredstva. Opopravke i održavanja se evidentiraju na teret tekućeg obračunskog perioda i prikazuju kao troškovi poslovanja.

### **3.6. Amortizacija**

Stopa amortizacije se utvrđuje na osnovu procijenjenog korisnog vijeka upotrebe nematerijalnih ulaganja, nekretnina i opreme.

Stopa amortizacije koja se primjenjuje na neko sredstvo preispituje se najmanje na kraju svake poslovne godine i, ako postoje značajne promjene u očekivanoj dinamici trošenja budućih ekonomskih koristi koje su sadržane u sredstvu, stopa amortizacije se mijenja kako bi se odrazila promijenjena dinamika.

Takva promjena se evidentira kao promjena računovodstvene procjene u skladu sa MSFI/MRS. Menadžment Društva dostavlja svaku promjenu stopa amortizacije za grupu sredstava Upravnom odboru Društva na usvajanje.

Osnovica za obračun amortizacije je nabavna vrijednost nematerijalnih ulaganja, nekretnina i opreme umanjena za procijenjeni eventualni ostatak vrijednosti. Amortizacija se obračunava primjenom proporcionalnog metoda.

### **3.7. Finansijska imovina**

#### **Dati krediti i potraživanja**

Potraživanja od kupaca, krediti i ostala potraživanja sa fiksnim ili odredivim plaćanjima koja ne kotiraju na aktivnom tržištu klasifikuju se kao krediti i potraživanja.

Kredit i potraživanja vrednuju se po amortizovanom trošku, primjenom metode efektivne kamatne stope, umanjeni za procijenjeno umanjenje vrijednosti. Prihod od kamate se priznaje primjenom efektivne kamatne stope, osim u slučaju kratkoročnih potraživanja, gdje bi priznavanje prihoda bilo nematerijalno.

Potraživanja su prikazana po njihovoj nominalnoj vrijednosti, umanjenoj za ispravke vrijednosti nenaplativih potraživanja. Ispravka vrijednosti potraživanja vrši se indirektno za iznos dospjelih potraživanja koja nisu naplaćena u određenom periodu od datuma dospjeća za plaćanje, što su, prema procjeni menadžmenta

baziranoj na istorijskim dokazima o iznosu s tim u vezi nastalih gubitaka, potraživanja koja nisu naplaćena preko 360 dana.

Direktan otpis potraživanja se vrši u slučajevima kada je nemogućnost naplate izvjesna i dokumentovana. Potraživanja koja su predmet kompenzacije se ispravljaju po neto principu.

### **Gotovina i gotovinski ekvivalenti**

Gotovina i gotovinski ekvivalenti uključuju gotovinu u blagajni, depozite kod komercijalnih banaka, kao i visoko likvidna sredstva koja se mogu brzo konvertovati u poznate iznose gotovine, uz beznačajan rizik od promjene vrijednosti.

### **3.8. Zalihe**

Zalihe se evidentiraju po nabavnoj vrijednosti ili neto prodajnoj vrijednosti, u zavisnosti koja je niža.

Neto prodajna vrijednost je cijena po kojoj zalihe mogu biti prodane u normalnim uslovima poslovanja nakon umanjenja cijene za troškove prodaje. Vrijednost zaliha uključuje vrijednost po fakturi dobavljača, transportne i zavisne troškove. Alat i inventar se otpisuju 100% prilikom izdavanja u upotrebu. Vrijednost zaliha se utvrđuje na osnovu metoda prosječne nabavne cijene.

Terećenjem ostalih rashoda vrši se ispravka vrijednosti zaliha u slučajevima kada se ocijeni da je potrebno svesti vrijednost zaliha na njihovu neto prodajnu vrijednost. Za oštećene zalihe i zalihe koje po kvalitetu ne odgovaraju standardima vrši se odgovarajuća ispravka vrijednosti, ili se u cjelosti otpisuju.

### **3.9. Finansijske obaveze**

Finansijske obaveze obuhvataju dugoročne obaveze (dugoročne kredite i ostale dugoročne obaveze), kratkoročne obaveze iz poslovanja i ostale obaveze. Finansijske obaveze se inicijalno priznaju po fer vrijednosti umanjenoj za troškove koji se direktno mogu pripisati transakciji. Nakon početnog priznavanja, finansijske obaveze se mjere u iznosu po kome je obaveza početno priznata, umanjena za otplate glavnice, umanjena za bilo koji otpis odobren od strane povjerioca.

Finansijske obaveze su iskazane po amortizovanoj vrijednosti korišćenjem efektivne kamatne stope. Obaveze po osnovu kamata na finansijske obaveze se evidentiraju na teret finansijskih rashoda u periodu na koji se odnose i prikazuju u okviru ostalih kratkoročnih obaveza.

Finansijska obaveza prestaje da se priznaje kada Društvo ispuni obavezu ili kada je obaveza plaćanja, predviđena ugovorom, ukinuta ili istekla.

### **3.10. Rezervisanja**

Rezervisanja se priznaju i vrše kada Društvo ima zakonsku ili ugovorenu obavezu kao rezultat prošlih događaja i kada je vjerovatno da će odliv resursa koji stvaraju ekonomske dobiti biti potreban da se izmiri obaveza i kada se može pouzdano procijeniti iznos obaveze.

Rezervisanja se sastoje od rezervisanja za sudske sporove koji se vode protiv Društva, i određena su diskontovanjem budućih novčanih tokova koji odražavaju trenutno stanje na tržištu i specifičnih rizika koji se odnose na datu obavezu.

## **4. ZNAČAJNE RAČUNOVODSTVENE PROCJENE**

Prezentacija finansijskih izvještaja zahtijeva od menadžmenta korišćenje najboljih mogućih procjena i razumnih pretpostavki, koje imaju efekta na prezentovane vrijednosti sredstava i obaveza i objelodanjivanje potencijalnih potraživanja i obaveza na dan sastavljanja nekonsolidovanih finansijskih izvještaja, kao i prihoda i rashoda u toku izvještajnog perioda.

Ove procjene i pretpostavke su zasnovane na istorijskim i ostalim informacijama raspoloživim na dan sastavljanja nekonsolidovanih finansijskih izvještaja, a budući stvarni rezultati mogu da se razlikuju od procijenjenih iznosa. Osnovne pretpostavke koje se odnose na buduće događaje i ostale značajne izvore neizvjesnosti pri davanju procjene na dan izvještaja o finansijskom položaju, koje nose rizik sa mogućim ishodom u materijalno značajnim korekcijama sadašnje vrijednosti sredstava i obaveza u narednoj finansijskoj godini, predstavljene su u daljem tekstu:

### **4.1. Procijenjeni korisni vijek nekretnina, opreme i nematerijalne imovine**

Određivanje korisnog vijeka nekretnina, opreme i nematerijalnih ulaganja je zasnovano na istorijskom iskustvu sa sličnim sredstvima, kao i predviđenim tehnološkim napretkom i promjenama ekonomskih i industrijskih faktora.

Stopa amortizacije koja se primjenjuje na neko sredstvo preispituje se najmanje na kraju svake poslovne godine i, ako postoje značajne promjene u očekivanoj dinamici trošenja budućih ekonomskih koristi koje su sadržane u sredstvu, stopa amortizacije se mijenja kako bi se odrazila promijenjena dinamika. Takva promjena se evidentira kao promjena računovodstvene procjene u skladu sa MRS/MSFI. Menadžment Društva dostavlja, svaku promjenu stopa amortizacije za grupu sredstava, Upravnom odboru Društva na usvajanje.

Usljed značajnosti stalnih sredstava u ukupnoj aktivi Društva, uticaj svake promjene u navedenim pretpostavkama može biti materijalno značajan na finansijski položaj Društva, kao i na rezultate njegovog poslovanja.

#### **4.2. Ispravka vrijednosti potraživanja**

Ispravka vrijednosti za sumnjiva i sporna potraživanja je obračunata na osnovu procijenjenih gubitaka usljed nemogućnosti kupaca da ispune dospjele obaveze prema Društvu.

Procjena menadžmenta je zasnovana na starosnoj analizi potraživanja, istorijskim otpisima, kreditnim sposobnostima kupaca i promjenama u uslovima prodaje, prilikom utvrđivanja adekvatnosti ispravke vrijednosti sumnjivih i spornih potraživanja. Ovo uključuje i pretpostavke o budućem ponašanju kupaca i rezultujućim budućim naplatama.

#### **4.3. Rezervisanja**

Generalno, rezervisanja su u značajnoj mjeri podložna procjenama. Društvo procjenjuje vjerovatnoću da se neželjeni slučajevi mogu dogoditi kao rezultat prošlih događaja, i ukoliko je vjerovatnoća veća od 50%, Društvo vrši rezervisanje iznosa koji je potreban da se izmiri obaveza.

#### **4.4. Pravična (fer) vrijednost**

Poslovna politika Društva je da objelodani informacije o pravičnoj vrijednosti aktive i pasive za koju postoje zvanične tržišne informacije i kada se pravična vrijednost značajno razlikuje od knjigovodstvene vrijednosti.

U Republici Srpskoj ne postoji dovoljno tržišnog iskustva, kao ni stabilnosti i likvidnosti kod kupovine i prodaje potraživanja i ostale finansijske aktive i pasive, pošto zvanične tržišne informacije nisu u svakom trenutku raspoložive. Stoga, pravičnu vrijednost nije moguće pouzdano utvrditi u odsustvu aktivnog tržišta.

Menadžment Društva vrši procjenu rizika i, u slučajevima kada se ocijeni da vrijednost po kojoj se imovina vodi u poslovnim knjigama neće biti realizovana, vrši ispravku vrijednosti.

Po mišljenju menadžmenta Društva, iznosi u ovim finansijskim izvještajima odražavaju vrijednost koja je, u datim okolnostima, najvjerodostojnija i najkorisnija za potrebe izvještavanja.

5. DODATNA OBRAZLOŽENJA UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

5.1. Nekretnine postrojenja i oprema

Opis	Zemljište	Građevinski objekti	Postrojenja i oprema	Ukupno
<b>Nabavna vrijednost:</b>				
Stanje na početku	9.420.355	3.615.058	387.180	13.422.5933.42
Nove nabavke				
Rashod, prodaja i drugo			5.000	
Stanje na kraju godine	9.420.355	3.615.058	382.180	13.417.593
<b>Kumulirana ispravka vrijednosti:</b>				
Stanje na početku		145.421	279.438	424.859
Amortizacija		36.935	10.312	47.247
Kumulirana ispravka u otuđenju			292	292
Stanje na kraju godine		182.356	289.458	471.814
<b>Neto sadašnja vrijednost:</b>				
31.12.2024. godine	9.420.355	3.432.702	92.722	12.945.779
31.12.2023. godine	9.420.355	3.469.637	107.742	12.997.734

5.2. Dugoročni finansijski plasmani

Opis	Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	Učešća u kapitalu drugih pravnih lica	Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijanja	Ukupno
<b>BRUTO VRIJEDNOST</b>				
Vrijednost na početku godine	285.120	2.400		287.520
Povećanje				
Smanjenje	285.120			
Vrijednost na kraju godine		2.400		2.400
<b>ISPRAVKA VRIJEDNOSTI</b>				

Vrijednost na početku godine				
Povećanje				
Vrijednost na kraju godine				
<b>NETO VRIJEDNOST</b>				
31.12.2024. godine		2.400		<b>2.400</b>
31.12.2023. godine	285.120	2.400		<b>287.520</b>

Na dan 31. decembra 2024. godine dugoročni finansijski plasmani iskazani su u iznosu od 2.400 KM. Iznos od 2.400 KM se odnosi na 2400 akcija Krajina osiguranja a.d. Banja Luka. Udio od 285.120 KM u zavisnom preduzeću NEOBAS doo Banja Luka je prometovan je istom društvu dana 30.07.2024. godine po osnovu Ugovora o prenosu članskog udjela u društvu uz naknadu OPU 2299/2024) .

### 5.3. Zalihe, stalna sredstva namjenjena prodaji i dati avansi

Opis	31. decembra 2024.	31. decembra 2023.
1. Materijal	524.419	526.023
2. Roba		
<b>I Zalihe neto-ukupno</b>	<b>524.419</b>	<b>526.023</b>
1. Stalna sredstva namjenjena prodaji o sredstva poslovanja koje se obustavlja	4.531.560	4.771.560
<b>II Stalna sredstva namjenjena prodaji -ukupno</b>	<b>4.531.560</b>	<b>4.771.560</b>
1. Bruto dati avansi	123	82
2. Ispravka vrijednosti datih avansa		
<b>III Dati avansi - ukupno</b>	<b>123</b>	<b>82</b>
<b>IV Zalihestalna sredstva namjenjena prodaji i dati avansi – ukupno (I+II+III)</b>	<b>5.056.102</b>	<b>5.247.665</b>

Zalihe materijala i robe čine zalihe rezervnih dijelova za teretna vozila.

Stalna sredstva namjenjena prodaji u iznosu od 4.531.560 odnosi se na reklasifikovanu stavku sa pozicije Zemljište, a koja se odnosi na zemljište na lokaciji stare Autobuske stanice, za koju je Skupština akcionara donijela Odluku o prodaji broj 6/23 od 07.04.2023.godine.

### 5.4. Potraživanja od prodaje i druga potraživanja

Opis	Kupci - povezana pravna lica	Kupci u zemlji	Ostala kratkoročna potraživanja	Ukupno
Bruto stanje na početku godine	140.893	460.933	552	602.378
Bruto stanje na kraju godine		626.941	552	627.493
Ispravka vrijednosti na početku godine				
Ispravka vrijednosti na				

„AUTOPREVOZ “ A.D. BANJA LUKA

kraju godine				
<b>Neto stanje</b>				
31.12.2024. godine		<b>626.941</b>	<b>552</b>	<b>627.493</b>
31.12.2023. godine	<b>140.893</b>	<b>460.933</b>	<b>552</b>	<b>602.378</b>

Potraživanja od kupaca u zemlji najvećim dijelom se odnosi na potraživanje od preduzeća Bewo Real Estate doo u iznosu od 400.112 KM po osnovu prodaje zemljišta. Zemljište koje je predmet kupoprodaje čini dio parcele Stare autobuske stanice , koji je prethodno obrazložen. Ukupna kupoprodajna vrijednost zemljišta po fakturi 13/2476 od 28.12.2012. godine iznosi 3.700.000 KM. Iznos od 1.800.000 KM uplaćen je odmah po ispostavljenoj fakturi, 1.452.888 kroz kompenzaciju, dok se za ostatak od 400.112 KM kupac obavezao uplatiti nakon regulisanja zemljišno-knjižne evidencije.

Uprava Društva je izvršila procjenu naplativosti evidentiranih potraživanja, uzimajući u obzir starost potraživanja, ranije iskustvo sa bonitetom kupaca i mogućnostima naplate, te smatra da su sledeća potraživanja nenaplativa:

Partner	Ukupno saldo
AUTOTRANSPORT PRIJEDOR a.	84,10
BEWO REAL ESTATE DOO BANJA LUKA	400.112,33
DRINA OSIGURANJE AD MILIĆI	74,66
DTM-BL DOO	351,00
GLAS SRPSKI – TRGOVINA AD BANJA LUKA	1.679,50
MRKONJIĆ EXPRESS DOO	4.000,00
MARKOVIĆ BORE STR NIS	234,00
NEOBAS DOO	205.203,46
RESPECT PLUS DOO	4.353,23
VGM-TRKULJA TOURS DOO	1.755,00
<b>Ukupno</b>	<b>617.847,28</b>

#### 5.5. Gotovina i ekvivalenti gotovine

Opis	31. decembra 2024.	31. decembra 2023.
1. Poslovni računi - domaća valuta	3.681	
2. Poslovni računi - strana valuta		
3. Blagajna - domaća valuta	66	14.196
4. Blagajna - strana valuta		
<b>Gotovina i ekvivalenti gotovine - ukupno (1 do 4)</b>	<b>3.747</b>	<b>14.196</b>

## 5.6. Kapital

Opis	31. decembra 2024.	31. decembra 2023.
1. Akcijski kapital	10.436.703	10.436.703
<b>I. Osnovni kapital</b>	<b>10.436.703</b>	<b>10.436.703</b>
1. Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije stalnih sredstava bez dugoročnih finansijskih plasmana	10.996.742	10.996.742
<b>II. Revalorizacione rezerve i nerealizovani dobitci i gubici</b>	<b>10.996.742</b>	<b>10.996.742</b>
<b>III. Neraspoređeni dobitak</b>		
1. Gubitak ranijih godina	10.406.444	8.672.172
2. Dobitak tekuće godine	246.339	1.684.272
<b>IV. Gubitak (1 do 2)</b>	<b>10.652.783</b>	<b>10.356.444</b>
<b>KAPITAL (I do III-IV)</b>	<b>10.780.662</b>	<b>11.077.001</b>

Ukupan kapital društva je smanjen uslijed izvršene revalorizacije NPO Društva kao i ostvarenog tekućeg gubitka. Društvo je izvršilo korekciju kapitala za efekat ispravke materijalno značajne greške u iznosu od 50.000,00 KM.

Na osnovu Rješenja Banjalučke berze broj: 03-332/22 od 01.09.2022..godine akcije emitenta Autoprevoz a.d. Banja Luka oznake APBL-R-B, broj emitovanih akcija 10.436.703 pojedinačne nominalne vrijednosti 1,00 KM su uvrštene na početno tržište ( lista C ) službenog berzanskog tržišta.

Strukturu akcionara, izvod iz knjige akcionara, na dan 31.12.2024. godine čine:

Akcionari	% učešća
Babić Živko	24,83
Đurić Sladimir	19,13
Dubočanin Vid	10,30
Gajanin Dragan	6,22
Babić Borislav	4,50
Škorić Milan	1,15
Ostali	33,87
Ukupno	100

### 5.7. Dugoročne obaveze

Opis	31. decembra 2024.	31. decembra 2023.
1. Dugoročni krediti u zemlji	1.115.189	1.334.570
<b>I Dugoročne finansijske obaveze - ukupno</b>	<b>1.115.189</b>	<b>1.334.570</b>

Društvo ima dugoročni kredit broj 5550000044167125 od 07.05.2019. godine, kod Nove banke na iznos od 1.900.000,00 KM na period od 10 godina. Kao sredstva obezbjeđenja po ovom kreditu, osim 40 ovjerenih bjanko naloga za plaćanje, 20 mjenica, Ugovora jemstvu sa Babić Živkom, Autoprevozom GS doo i Neobasom doo te izjave o blokadi računa, u korist banke je stavljena hipoteka na nekretnine u vlasništvu Društva i to zemljište na lokaciji Kumsale čija procijenjena vrijednost iznosi 3.451.656 KM kao i zalozi na ukupno 12 autobusa. Na dan bilansa neotplaćena glavnica koja dospijeva u roku dužem od 12. mjeseci iznosi 1.115.189 KM.

### 5.8. Odložene poreske obaveze

Opis	31. decembra 2024.	31. decembra 2023.
1. Odložene poreske obaveze	48.842	48.842
<b>Odložene poreske obaveze - ukupno</b>	<b>48.842</b>	<b>48.842</b>

### 5.9. Kratkoročne finansijske obaveze

Opis	31. decembra 2024.	31. decembra 2023.
1. Kratkoročne finansijske obaveze prema povezanim licima		2.840.404
2. Kratkoročni krediti u zemlji i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti	2.649.680	219.396
3. Ostale obaveze po amortizovanoj vrijednosti	1.080.731	1.080.731
<b>Kratkoročne fin. obaveze - ukupno (1 do 4)</b>	<b>3.730.411</b>	<b>4.140.531</b>

Kratkoročne finansijske obaveze čine:

Obaveze prema PPL Neobas doo u iznosu 2.430.284 KM po osnovu:

- Ugovor broj 214/19 od 15.04.2019. godine sa Neobas doo koji je zaključen na iznos 2.500.000 KM a sredstva su iskorištena 2019. godine za isplatu ugovorene kupoprodajne cijene prodavcu Respect plus doo za nekretnine koje se nalaze na lokaciji Derviši, Put srpskih branilaca br 35. Ugovor je zaključen na 4 godina sa 4.0% godišnje kamate ( Aneks ugovora od 01.12.2019.god. se odnosi na promjenu ugovorene kamatne stope od 3,9% godišnje )

Kratkoročne finansijske obaveze u iznosu od 219.381,48KM čine obaveze po ranije navedenom dugoročnom kreditu Nove banke AD za dio koji dospijeva za plaćanje u periodu do 12. mjeseci.

Kratkoročne finansijske obaveze u iznosu od 1.080.731 KM čine obaveze po zaključenim pozajmicama sa Radenkom Pavlovićem na iznos 627.947 KM i Golubić doo 195.000, sa Đurić Sladomir –Pozajmica osnivača na iznos od 195.000,KM, Sporazum o reprogramu sa Gradom BL na iznos 62.784 KM.

#### 5.10. Obaveze iz poslovanja

Opis	31. decembra 2024.	31. decembra 2023.
1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	2.206.521	2.073.600
2. Dobavljači - povezana pravna lica		
3. Dobavljači u zemlji	199.619	194.723
4. Dobavljači u inostranstvu		
<b>I Obaveze iz poslovanja - ukupno (1 do 4)</b>	<b>2.406.140</b>	<b>2.268.323</b>
1. Obaveze za neto zarade i naknade zarada, osim naknada zarada kojem se refundiraju	10.996	11.050
2. Obaveze za porez na zarade i naknade zarada osim zarada koje se refundiraju	939	506
3. Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada osim zarada koje se refundiraju	5.023	4.838
<b>II Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada - ukupno (1 do 3)</b>	<b>16.958</b>	<b>16.394</b>
Obaveze prema članovima UO	650	1.250
Obaveze prema Gradu po sporazumu br 117327	49.075	102.141
Obaveze prema ostalim fizičkim licima		150
Obaveze za fond solidarnosti	53	26
Obaveze za članarine	200	200
Obaveze za plaćanje po osnovu preuzete odgovornosti	485.947	209.867
<b>III Ostale obaveze</b>	<b>535.925</b>	<b>313.634</b>
<b>IV Obaveze za porez na dodatnu vrijednost</b>	<b>729</b>	<b>1.113</b>
1. Obaveze za doprinose koji terete troškove	6	31
2. Obaveze za poreze i doprinose obračunate na isplate fizičkim licima van radnog odnosa	195	373
3. Ostale obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine	416	2.555
<b>V Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine bez tekućih obaveza za porez na dobit (1 do 3)</b>	<b>751</b>	<b>2.959</b>
<b>Obaveze prema dobavljačima i druge obaveze - ukupno (I do IV)</b>	<b>2.960.503</b>	<b>2.602.423</b>

Obaveze za bruto plate i naknade plata na 31.12.2024. godine iznose 16.958 KM. Ukupan iznos obaveza se odnosi na obračunate plate i naknade za decembar 2024. godine, koje su isplaćene u januaru 2025. godine.

Ostale obaveze iskazane su u iznosu KM i odnose se na:

- Obaveze prema Gradu BL po Sporazumu br. 117327 u iznosu 49.075,20 KM
- Obaveze za plaćanja po osnovu preuzete odgovornosti ( Lazaro doo) 115.407

- Obaveze za naknade po ugovorima, koje su isplaćene u januaru 2025.god

#### 5.11. Poslovni prihodi

Opis	31. decembra 2024.	31. decembra 2023.
1. Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima		704
2. Prihodi od prodaje robe u RS	1.081	1.173
<b>I Prihod od prodaje robe - ukupno (1 do 2)</b>	<b>1.081</b>	<b>1.877</b>
1. Prihodi od prod. proiz. i usl. povezanim prav. licima		40.964
2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	345.247	334.289
<b>II Prih. od prodaje proizvoda i usluga - ukupno (1 do 2)</b>	<b>345.247</b>	<b>375.253</b>
<b>Prihodi od prodaje - ukupno (I+II)</b>	<b>346.328</b>	<b>377.130</b>
1. Prihod od premija, subvencija, dotacija, refundacija bolovanja		3.069
2. Prihodi od zakupnina	58.856	63.404
4. Ostali poslovni prihodi po drugim osnovama		16.752
<b>III Drugi poslovni prihodi - ukupno (1 do 4)</b>	<b>56.856</b>	<b>83.225</b>
<b>POSLOVNI PRIHODI - UKUPNO (I do III)</b>	<b>403.184</b>	<b>460.355</b>

Ukupan prihod iznosi 403.184 KM. Poslovni prihodi sastoje se od prihoda prevoza putnika u zemlji, prodaje robe u veleprodaji i zakupa imovine Društva.

#### 5.12. Poslovi rashodi

Opis	31. decembra 2024.	31. decembra 2023.
1. Nabavna vrijednost prodane robe	788	1.988
<b>I Nabavna vrijednost prodane robe - ukupno (1+2)</b>	<b>788</b>	<b>1.988</b>
1. Troškovi ostalog (režijskog) materijala	12.302	25.588
2. Troškovi goriva i energije	160.964	154.131
<b>II Troškovi materijala - ukupno (1 do 2)</b>	<b>173.266</b>	<b>179.719</b>
1. Troškovi bruto zarada	199.104	199.096
2. Troškovi bruto naknada članovima uprav. i nadzor. odbora	17.991	24.987
3. Troškovi otpremnina i nagrada		2.781
4. Troškovi zaposlenih na službenom putu	20.395	21.008
5. Troškovi bruto ostalih ličnih rashoda	12.952	15.806
<b>III Troškovi bruto zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi (1 do 5)</b>	<b>250.442</b>	<b>263.678</b>
<b>IV Troškovi amortizacije</b>	<b>47.247</b>	<b>61.537</b>
1. Troškovi transportnih usluga	2.204	2.971
2. Troškovi usluga održavanja	19.137	11.263
3. Troškovi zakupnina		100
4. Troškovi reklame i propagande	700	500
5. Troškovi ostalih usluga	84.081	108.152
<b>V Troškovi proizvodnih usluga - ukupno (1 do 5)</b>	<b>106.122</b>	<b>122.987</b>
1. Troškovi neproizvodnih usluga	17.669	16.920
2. Troškovi reprezentacije		1.800
3. Troškovi premije osiguranja	240	282
4. Troškovi platnog prometa	1.108	1.405
5. Troškovi članarina		110
6. Troškovi poreza	4.857	21.263

7. Troškovi doprinosa	200	199
8. Ostali nematerijalni troškovi	4.738	19.036
<b>VI Nematerijalni troškovi - ukupno (1 do 8)</b>	<b>28.212</b>	<b>61.015</b>
<b>Poslovni rashodi – ukupno (I do VI)</b>	<b>606.677</b>	<b>690.924</b>

#### 5.13. Finansijski prihodi

Opis	31. decembra 2024.	31. decembra 2023.
1. Prihodi od kamata	775	34
2. Ostali finansijski prihodi		752
<b>Finansijski prihodi - ukupno</b>	<b>775</b>	<b>786</b>

#### 5.14. Finansijski rashodi

Opis	31. decembra 2024.	31. decembra 2023.
1. Rashodi kamata	56.699	741.725
<b>Finansijski rashodi - ukupno</b>	<b>56.699</b>	<b>741.725</b>

Finansijske rashode društvo je iskazalo na osnovu obračunatih i plaćenih kamata Nove banke po kreditu ug.br. 5550000044167125 od 07.05.2019.god i overdraft kreditu br. 5550000060140891, te kamata obračunatih od strane Bewo real estate doo za kašnjenja po Ugovoru, te kamata po pozajmicama.

#### 5.15. Ostali prihodi

Opis	31. decembra 2024.	31. decembra 2023.
1. Neto dobiti po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	12.392	
2. Ostali prihodi i dobiti	511	18.222
<b>I Ostali prihodi - ukupno (1 do 2)</b>	<b>21.903</b>	<b>18.222</b>
1. Prihodi po osnovu ispravke grešaka iz ranijih perioda	210	425
<b>II Prihodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina</b>	<b>210</b>	<b>425</b>
<b>Ostali prihodi - ukupno (I do II)</b>	<b>22.113</b>	<b>18.647</b>

#### 5.16. Ostali rashodi

Opis	31. decembra 2024.	31. decembra 2023.
1. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme		375.900
2. Neto gubici po osnovu prodje materijala		17.255
3. Manjkovi, izuzimajući manjkove zaliha učinaka		421
4. Ostali rashodi i gubici		334.662
<b>I Ostali rashodi - ukupno (1 do 4)</b>		<b>728.238</b>
1. Rashodi po osnovu ispravke grešaka iz ranijih godina	35	3.173
<b>II Rashodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina - ukupno</b>	<b>35</b>	<b>3.173</b>

<b>III Rashodi od usklađivanja vrijednosti imovine</b>		
<b>Ostali rashodi – ukupno (I do III)</b>	<b>35</b>	<b>731.411</b>

#### 5.17. Upravljanje rizikom kapitala

Cilj upravljanja kapitalom je da Društvo zadrži sposobnost da nastavi sa poslovanjem u neograničenom roku u predvidljivoj budućnost, kako bi očuvalo optimalnu strukturu kapitala sa ciljem da smanji troškove kapitala, a vlasnicima obezbjedi prinos na kapital. Struktura kapitala Društva se sastoji od dugovanja, uključujući dugoročne i kratkoročne kredite obrazložene u napomenama, gotovine i gotovinskih ekvivalenata i kapitala koji se pripisuje vlasnicima, a koji uključuju udjele, rezerve i neraspoređeni dobitak.

Lica koja kontrolišu finansije na nivou Društva ispituju strukturu kapitala na godišnjem nivou.

Pokazatelji zaduženosti Društva sa stanjem na dan 31.12.2024. godine bili su sledeći:

Opis	31. decembra 2024.	31. decembra 2023.
Zaduženost	8.106.103	8.077.524
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	3.747	-14.196
Neto zaduženost	8.102.356	8.063.328
Kapital	10.780.662	11.077.001
<b>Racio ukupnog dugovanja prema kapitalu</b>	<b>0,75</b>	<b>0,72</b>

Zaduženost se odnosi na dugoročne i kratkoročne obaveze i tekuće dospelje dugoročnih obaveza.

Kapital se odnosi na osnovni kapital, rezerve i neraspoređenu dobit.

#### *Značajne računovodstvene politike u vezi sa finansijskim instrumentima*

Detalji značajnih računovodstvenih politika, kao i kriterijuma i osnova za priznavanje prihoda i rashoda za sve vrste finansijskih sredstava i obaveza objelodanje su u napomenama uz ove finansijskih izvještaja.

#### *Kategorije finansijskih instrumenata*

Kategorije finansijskih instrumenata su prikazane u narednoj tabeli

Opis	31. decembra 2024.	31. decembra 2023.
<b>Finansijska imovina</b>		
Kredit i potraživanja (uključujući gotovinu i ekvivalente gotovine)	631.326	620.448
<b>Finansijske obaveze</b>		
Obaveze po amortizovanoj vrijednosti	8.102.356	8.063.328

U svom redovnom poslovanju, Društvo je izloženo određenim finansijskim rizicima i to:

- tržišnom riziku (koji obuhvata rizik promjene kursa stranih valuta, rizik od promjene kamatnih stopa i rizik od promjene cijena),
- riziku likvidnosti i
- kreditnom riziku

Upravljanje rizicima u Društvu je usmjereno na minimiziranje potencijalnih negativnih uticaja na finansijsko stanje i poslovanje Društva u situaciji nepredvidivosti finansijskih tržišta. Upravljanje rizicima je definisano računovodstvenim politikama Društva.

Društvo ne stupa u transakcije sa izvedenim finansijskim instrumentima, kao što su svopovi kamatnih stopa ili forvardi. Pored toga, za godinu koja se završava na dan 31.12.2024. godine, Društvo nije vršilo trgovanje finansijskim instrumentima.

### **Tržišni rizik**

Iako dio svojih transakcija Društvo obavlja u stranim valutama, rukovodstvo smatra da Društvo nije značajno izloženo riziku promjene kursa stranih valuta prilikom poslovanja u zemlji i inostranstvu, jer uglavnom obavlja svoje poslovne transakcije u lokalnoj valuti kao i u EUR za koji je BAM vezan fiksnim kursom ( 1 EUR = 1,95583 BAM) . U skladu sa navedenim, rukovodstvo nije vršilo analizu osjetljivosti na promjene kursa stranih valuta.

#### **Rizik promjene kamatnih stopa**

Društvo je izloženo raznim rizicima koji, kroz efekte promjene visine tržišnih kamatnih stopa, djeluju na njegov finansijski položaj i tokove gotovine.

Obzirom da Društvo nema značajnu kamatonosnu imovinu, prihodi su u značajnijoj mjeri nezavisni od promjene tržišnih kamatnih stopa.

Rizik Društva od promjene vrijednosti kamatnih stopa proističe prvenstveno po osnovu primljenih kredita i lizinga. Društvo vrši analizu izloženosti riziku od promjene kamatnih stopa na dinamičnoj osnovi uzimajući u obzir alternativne izvore finansiranja i refinansiranja, prije svega za kratkoročne obaveze, jer one predstavljaju najznačajniju kamatonosnu poziciju. Društvo preduzima odgovarajuće mjere radi obezbjeđenja kredita od banaka pod povoljnijim uslovima.

#### **Rizik promjene cijene kapitala**

Društvo nije izloženo značajnijem riziku od promjena cijene vlasničkih hartija od vrijednosti obzirom da Društvo nema ulaganja klasifikovana u izvještaju o finansijskom položaju kao sredstva raspoloživa za prodaju, odnosno nema ulaganja klasifikovana kao finansijska sredstva po fer vrijednosti čiji se efekti promjena fer vrijednosti iskazuju u izvještaju o ukupnom rezultatu. Društvo

ima samo značajnija ulaganja u zavisna i pridružena preduzeća čijim se udjelom ne trguje na nekom organizovanom finansijskom tržištu.

### **Rizik likvidnosti**

Upravljanje likvidnošću je centralizovano na nivou Društva. Za upravljanje rizikom likvidnosti odgovorno je rukovodstvo koje je uspostavilo određene procedure u vezi sa dugoročnom i kratkoročnom rizikom likvidnosti. Društvo svojom imovinom i obavezama upravljanja na način koji mu obezbjeđuje da u svakom trenutku ispunjava sve svoje obaveze.

Društvo ne raspolaže dovoljnim iznosom likvidnih sredstava kao i kontinuiranim prilivom novčanih sredstava od realizacije prodaje robe i učinaka koje omogućavaju da se obaveze izmiruju na vrijeme.

Društvo ne koristi finansijske derivate.

U cilju upravljanja rizikom likvidnosti, Društvo je usvojilo finansijske politike kojima je definisana disperzija u nivoima odlučivanja prilikom nabavke određenih dobara ili usluga. Ova disperzija je obezbjeđena utvrđivanjem limita do kojih pojedina lica u Društvu odlučuju o nekoj nabavci.

### **Kreditni rizik**

Kreditni rizik se odnosi na rizik da druga strana neće ispuniti svoje obaveze prema Društvu, što će rezultirati finansijskim gubitkom za Društvo. Društvo je usvojilo politike u vezi sa praćenjem kreditne sposobnosti kupaca.

Kreditni rizik nastaje kod potraživanja od pravnih lica, gotovine kao i preuzetih obaveza.

Društvo je izloženo kreditnom riziku u ograničenoj mjeri. Obezbeđenje od kreditnog rizika uspostavljeno je preduzimanjem određenih mjera i aktivnosti na nivou Društva. U slučaju neblagovremene naplate potraživanja od kupaca istima se u određenoj mjeri onemogućava dalja isporuka roba i usluga.

### **Fer vrijednost finansijskih instrumenata**

Rukovodstvo Društva smatra da knjigovodstvena vrijednost finansijskih instrumenata aproksimira njihovoj fer vrijednosti.

#### **5.18. Potencijalne obaveze**

Privredno društvo Autoprevoz a.d. Banja Luka na dan 31.12.2024. godine vodi ukupno 13 sudskih postupaka i to 4 parnična i 8 izvršnih postupaka. U dva parnična postupka se pojavljuje kao tuženi, u dva kao tužilac, dok se u svih 8 izvršnih postupaka pojavljuje kao tražilac izvršenja. Potencijalne obaveze po sudskim sporovima nisu priznate u bilansu stanja na dan 31. decembra jer prema procjeni Rukovodstva ne postoji vjerovatnoća nastanka navedenih obaveza za Društvo.

#### 5.19. Odnosi sa povezanim licima

Transakcije se povezanim pravnim licima, nastale su po osnovu zaključenih ugovora o finansijskim zajmovima u 2019. godini i 2022. godini (ugovor o preuzimanju duga), čije je pojašnjenje dato u noti broj 5.9. Kratkoročne obaveze. U nastavku se daje pregled prometa po ovim osnovama i nezatvorena salda između ppl:

<b>Obaveze po zajmovima:</b>	Duguje	Potražuje	Saldo
Neobas doo	20.000	2.450.284	2.430.284
<b>UKUPNO</b>			<b>2.430.284</b>

#### 5.20. Naknadni događaji

Prema izjavama Uprave do dana objavljivanja ovih pojedinačnih finansijskih izvještaja nisu nastali događaji nakon datuma pojedinačnog bilansa stanja koji bi zahtjevali korekciju ili dodatna objelodanjivanja u priloženim pojedinačnim finansijskim izvještajima, kako se to zahtjeva prema odredbama MRS 10 "Događaji nakon dana bilansa".

#### 5.21. Poreski rizici

Republika Srpska i Bosna i Hercegovina trenutno imaju više zakona koji regulišu razne poreze uvedene od strane nadležnih organa. Porezi koji se plaćaju uključuju porez na dodatu vrijednost, porez na dobit i poreze na plate (obavezne poreze), zajedno sa drugim porezima.

Pored toga, zakoni kojima se regulišu ovi porezi nisu bili primjenjivani duže vrijeme za razliku od razvijenijih tržišnih privreda, dok su propisi kojim se vrši implementacija ovih zakona često nejasni ili ne postoje. Shodno tome, u pogledu pitanja vezanih za poreske zakone ograničen je broj slučajeva koji se mogu koristiti kao primjer. Često postoje razlike u mišljenju među državnim ministarstvima i organizacijama vezano za pravnu interpretaciju zakonskih odredbi što može dovesti do neizvjesnosti i sukoba interesa. Poreske prijave, zajedno sa drugim oblastima zakonskog regulisanja (na primjer, pitanja carina i devizne kontrole) su predmet pregleda i kontrola od više ovlašćenih organa kojima je zakonom omogućeno propisivanje jako strogih kazni i zatezних kamata.

Tumačenje poreskih zakona od strane poreskih vlasti u odnosu na transakcije i aktivnosti Društva mogu se razlikovati od tumačenja rukovodstva. Kao rezultat iznijetog, transakcije mogu biti osporene od strane poreskih vlasti i Društvu može biti određen dodatni iznos poreza, kazni i kamata.

U skladu sa Zakonom o Poreskoj upravi Republike Srpske, period zastarjelosti poreske obaveze je 5 godina. To praktično znači da poreske vlasti imaju prava da odrede plaćanje neizmirenih

obaveza u roku od 5 godina od trenutka kada je obaveza nastala. Ove činjenice utiču da poreski rizik u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini bude značajniji od onog u zemljama sa razvijenijim poreskim sistemom.

#### **5.22. Stalnost poslovanja**

Na dan bilansa Društvo je iskazalo ukupni gubitak u iznosu od 246.339 KM dok akumulirani gubitak iz ranijih godina iznosi 10.406.444 KM. U toku izvještajnog perioda ostvaren je negativan rezultat od redovnog poslovanja u iznosu od 203.493 KM, dok su tekuće obaveze na dan bilansa za 1.003.486 KM veće od tekuće imovine. Ove činjenice mogu proukovati materijalno značajne neizvjesnosti u vezi sa sposobnošću Društva da posluje u skladu sa načelom stalnosti.